


Molemi Morwesi le Dikgabo

Sesotho

Mohato

3A



Pfano Andy Motloung



Modumo (poeletso)

lw, rw

Molemi Morwesi le Dikgabo

Sesotho

Mohato 3A

ISBN: 978-1-77981-054-0

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Pfano Andy Motloung

Mofetoledi: Elias Makhapa

Motshwantshisi: Vusi Malindi

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele 2023.

Molemi Morwesi le Dikgabo




Pfano Andy Motloug

Morwesi ke molemi.

O lwana le dikgabo.

Dikgabo di ja mabele le matokomane
polasing ya hae.



Molemi Morwesi a saelwa haholo.


A etsa seemahale se tla mo lwanela le
dikgabo.

A se rwea katiba, a se apesa diaparo.




Ha letsatsi le dikela, dikgabo tse pedi tsa tla
ho tla ja matokomane le koro.


Tsa ema ha di bona seemahale.



Dikgabo tsa se atamela. Seemahale sa se ke sa sisinyeha.

Dikgabo tsa se atamela haholo, empa seemahale sa se ke sa sisinyeha.





Dikgabo tsa qaboha, mme tsa qalella ho ja.

Di ne di se boi ho hang.


Yaba dikgabo di pharumela hodima seemahale.

Ha di palamela hodimo, tsa kgomarela seemahale ka lebaka la boka bo kopantseng dithupa.

Tsa mamarela, tsa se ke tsa phonyoha.




Letsatsi le latelang hoseng, Morwesi a makala ha a bona dikgabo tse pedi di mamaretse seemahale.



Morwesi a etsa qeto ya ho bitsa ba lefapha la tsa paballo ya diphoofolo.

Ba tsa paballo ya diphoofolo ba lwana le ho mamarolla dikgabo, ba ya le tsona.



Molemi Morwesi o ile
a thaba haholo.

Koro le matokomane
a hae, di bolokehile.



Dikgabo tse pedi le
tsona tsa thaba, di
bolokehile lehaeng la
tsona.



Ulwazi Lwethu

Readers

Mohato 1

- Eba bonolo Malebo
- Sebati le Sekgo
- Bona lamunu
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meqomo
- Komello
- Banana ke basana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Ba polasing
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ntate o kgutla neng
- Lerato la mawelana
- Jase e fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaita
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Koketso tse ntjha
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le digkabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlhabore
- Moriana wa phodiso
- Kwena e longya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- O a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o Thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mofikela wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tiwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo bottle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 2014



Ulwazi Lwethu e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

